



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRADAČAC

Husein kapetana Gradaševića 4, 76 250 Gradaca, telefon 035-369-750, fax. 035-369-751, e.mail: opc.grad@bih.net.ba, www.gradacac.ba

Ime, ime oca i prezime podnosioca

Adresa

JMBG

Telefon i e-mail

Broj lične karte

**Gradska služba za opću i e-upravu,
informatiku i inspeksijske poslove
Gradski inpektorat**

PREDMET: Molim vas da mi odobrite iskopavanje i prenos posmrtnih ostataka,-

PODACI O UMRLOM LICU:

-----/-----/----- <i>IME UMRLOG LICA</i>	<i>OČEVO IME</i>	<i>PREZIME - ZA UDATE ŽENE I DJEVOJAČKO PREZIME</i>
(____:____:____ god.) / _____ / _____ <i>Datum rođenja</i>	<i>Mjesto i država rođenja</i>	<i>Državljanstvo</i>
(____:____:____ god.; ____:____ h) _____ <i>Datum i čas nastupanja smrti</i>	<i>Mjesto i država u kojoj je lice preminulo</i>	
_____ <i>Uzrok smrti:</i>	Da li je lice preminulo od zarazne bolesti? <u>DA / NE</u>	<i>Zaokružiti</i>
_____ <i>Ako je DA - navesti naziv zarazne bolesti</i>	; Da li je lice bilo sahranjeno? <u>DA / NE</u>	<i>Zaokružiti</i>
_____ <i>Mjesto gdje je umrlo lice bilo sahranjeno</i>	/ _____ <i>Naziv mezarja – groblja:</i>	

_____/_____
Država, grad, mjesto i naziv mezarja – groblja u koji se lice prenosi - ukopava

Angažovano je ovlašteno pokopno društvo: _____

Prevoz posmrtnih ostataka će izvršiti lice/vozač _____ sa specijalnim

vozilom marke _____, registarskih oznaka _____



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRADAČAC

Husein kapetana Gradaševića 4, 76 250 Gradačac, telefon 035-369-750, fax. 035-369-751, e.mail: opc.grad@bih.net.ba, www.gradacac.ba

na relaciji od _____ do _____.

_____/_____/_____(_____:_____:_____ god.)
Podnosilac zahtjeva Broj telefona Datum

Prilog:

1. Izvod iz matične knjige umrlih za umrlo lice (Gradska služba-original ili ovjerena fotokopija)
2. Potvrda o smrti (zdravstvena ustanova gdje je lice umrlo) radi uzroka smrti – Kopija ili izjava o uzroku smrti ovjerena u općini
3. Ovjerena saglasnost ili izjava za iskop i prenos umrlog lica svih užih članova porodice - svih srodnika u prvoj liniji krvnog srodstva i bračnog druga (partnera) (npr. od roditelja - za prenos posmrtnih ostataka djeteta i od djece, za prenos posmrtnih ostataka roditelja) – original ili ovjerena fotokopija
4. Saglasnost upravitelja groblja/mezarja za iskop nakon je umrlo lice ukopano – original ili ovjerena fotokopija
5. Saglasnost upravitelja groblja/mezarja na kojem će se lice ponovo ukopati (da umrli ima obezbijedeno mjesto ukopa) – original ili ovjerena fotokopija
6. Ovjerena punomoć za zastupanje u iskopu i prevozu za podnositelja (po potrebi) – original ili ovjerena fotokopija
7. Dokaz o registraciji pokopnog društva koje će vršiti iskop i dezinfekciju (izvod iz sudskog registra ili odgovarajuće rješenje-kopija)
8. Saobraćajna dozvola specijalnog vozila koje će izvršiti prevoz (fotokopija)
9. Dokaz o uplaćenju administrativnoj taksi

Podnosilac zahtjeva

Gradačac, _____

Shodno članu 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH” broj: 48/06, 76/11. i 89/11.) kao nosilac gore navedenih i dostavljenih podataka, saglasan/saglasna sam da nadležne gradske službe vrše obradu istih u svrhu rješavanja po zahtjevu